

Univerzitet *Džemal Bijedić* u Mostaru, Fakultet humanističkih  
nauka – Odsjek za engleski jezik i književnost,  
Mostar, Bosna i Hercegovina

DOI 10.5937/kultura1757034R  
UDK 821.163.4(497.6).09-1 Marić C.  
originalan naučni rad

# NJENA KRATKA PRIČA ŽIVLJENJA I UMIRANJA U ZBIRCI Pjesama DO SMRTI NAREDNE SENKE MARIĆ

---

**Sažetak:** Senka Marić, priznata bosanskohercegovačka pjesnikinja, ispisuje "njenu" kratku priču ženskog življenja i umiranja u svojoj zbirci pjesama *Do smrti naredne*, objavljenoj 2016. godine. Nasuprot historiji viđenoj kao njegovoj priči (*HISStory*), što znači da historiju uglavnom pišu muškarci, njena priča (*HERstory*) otkriva žensku stranu svijeta kroz njenu ličnu priču. *Do smrti naredne* je umnogome autobiografska priča, pa ona funkcioniра i kao poetski memoar Senke Marić. Njena geneza i kao pjesnikinje i kao žene je jedan od mnogih poetskih nivoa zbirke. Ona se, također, može vidjeti i kao lirski roman o ženskoj ontologiji. Shodno svemu tome, ovaj rad analizira koncepte ženskog bivanja i nebivanja u zbirci pjesama *Do smrti naredne* Senke Marić, kao i elemente autobiografizacije i mitologizacije njene priče, uključujući i elemente matrilinearnosti u svim tim nivoima.

**Ključne riječi:** Senka Marić, njena priča (*herstory*), *Do smrti naredne*, ženska ontologija, autobiografizacija, mitologizacija, matrilinearnost

Senka Marić je rođena u Mostaru *pukim slučajem*<sup>1</sup>, kako bi to rekao Benedikt Anderson (Benedict Anderson) u parafrazi riječi Režisa Debrea (Regis Debray). Taj puki slučaj Senku Marić čini pjesnikinjom koja pripada *zamišljenoj zajednici*<sup>2</sup> grada Mostara

---

1 Anderson, B. (1998) *Nacija: zamišljena zajednica*, Beograd: Plato, str. 22.

2 Isto.

i države Bosne i Hercegovine, nacije čiji se dio historije, te *zamišljanja i stvaranja* njene zajednice, mijenjao i u toku života pjesnikinje. Međutim, iako njen umjetnički izraz umnogome pripada univerzalnoj *republici mašte*<sup>3</sup> i književno nadilazi graniče *zamišljenih zajednica*, pjesme uokvirene zbirkom začudnoga naslova *Do smrti naredne* nude i brojne lirske, kulturnoške i ontološke slike koje svojim izvorom i utemeljenjem smještaju umjetnost riječi Senke Marić u širi kontekst kulturnih tradicija Evrope i u onaj uži, Hercegovine i Mostara, najdominantnijeg prostora njenih života. U svemu tome se, ipak, ta oznaka „njenih života“ izdvaja kao ključna. Naime, treća zborka pjesama Senke Marić *Do smrti naredne*, objavljena 2016. godine, funkcioniра, uvjetno rečeno, i kao njen poetski memoar i kao roman u stihovima ženskog lica. *Do smrti naredne* je, u svakom slučaju, knjiga o neminovnosti jednog ženskog, a opet i sveženskog i, na širem univerzalnom nivou, sveljudske življenja i umiranja; knjiga o poetskoj genezi ženske duše i tijela; knjiga o ontologiji žene u bivanju i nebivanju; a onda, to je i autobiografska lirizacija matrilinearnosti; te, takoreći, apokrifni zapis o ženi savremenog doba; kao i eshatološki epitaf o specifično ženskim smrtima autentičnog ženskog pjesničkog iskustva, pri čemu su pjesme govor nad sopstvenim smrtima iz pozicije življenja i/ili preživljavanja *do smrti naredne*; i još mnogo toga. Ovim radom će se pokušati prikazati i analizirati slojevitost(i) priče ženskog subjekta, njena (hi)istorija (*herstory*) življenja i umiranja u množini istih, odnosno zapis o ženi i zapis žene u zbirci pjesama *Do smrti naredne* Senke Marić.

Naslov zbirke je netipičan i nesvakidašnji. On djeluje kao iskaz iskustva preživljene sopstvene smrti. Njime započinje lirska priča o jednom od života – nakon jednog, a prije drugog umiranja – u cjelokupnom životu čovjeka, i to problematiziranog ženskog bića, a kao putovanju od rođenja kao prve stanice i smrti kao konačnog kraja puta, između čega se, na različitim stanicama, bezbrojno umire i ponovo rađa, svaki put na neki novi način. Ta priča je ženska isповijest u slobodnom stilu. Pjesme su demistifikator složenih puteva ženskog postojanja u vizuri Senke Marić. Pjesnička (is)kazateljica govorи izravno iz sebe, pa i onda kada je pjesnički iskaz u drugom ili trećem licu jednine, kao i u prvom ili trećem licu množine. Tom ogoljavanju sebstva u izrijeku života, čiji su sastavni dio nebrojene smrti do smrti konačne, između ostalog, doprinosi i grafika pjesme, obnaženost lirskog postupka i odsustvo interpunkcije, i to pretežno na mjestima gdje bi rečenički znak trebao označiti određeni kraj. Paradoksalno, i pored toga što svaka naredna pjesma ima neku

---

3 Nafisi, A. (2014) *The Republic of Imagination: America in Three Books*, New York: Viking Penguin.

---

---

## SELMA RALJEVIĆ

---

unutarnju vezu s prethodnom, te posljednja pjesma u zbirci ne označava kraj, već je taj kraj životvorno otvoren, svaka pjesma izgleda kao da je baš ona posljednja, i to ujedno i prva i posljednja, isto kao što je i svaki dan, i svaki trenutak jednog života, na određen način, i prvi i posljednji. U svemu tome, jednu od neobičnosti pjesama Senke Marić u zbirci *Do smrti naredne* u odnosu na stvaralaštvo njene generacije, *pregažene generacije*, pa time i ovovremene *izgubljene generacije* u Mostaru i Bosni i Hercegovini, karakterizira nadilaženje rata. Njene pjesme se ne bave ratom. Njena poezija ne govori o posljednjem ratnom i poratnom preživljavanju u Bosnu i Hercegovini ili egzilu. Senka Marić se udaljava od toga. Jedna od preživljenih smrti u njenom životu je i smrt rata. Analogno tome, jedan od njenih prethodnih života u životu je i život rata. On se u istovremenom odsustvu i prisustvu tek osjeća u posljednjoj pjesmi pod naslovom „Dobro je“, čije riječi ispisuju i ljepotu i užas života kao zbira različitih života. Za nju je Senka Marić dobila titulu Evropske viteškinje poezije time što je 2013. godine pobijedila na Evropskom takmičenju za viteza/viteškinju poezije, koje okuplja pjesnike i pjesnikinje iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Mađarske, Slovačke i Slovenije. Zbog potke i pozicije te pjesme, cijelu zbirku, na određen način, opisuju riječi obrazloženja Odluke međunarodnog žirija toga takmičenja sa završne manifestacije održane u Mariboru, u novembru 2013. godine. U tom obrazloženju, između ostalog, stoji da se autorica ne odriče „osobne i emotivne umiješanosti u pjesmu. Ona ne iscrtava paralele, nego jednostavno jukstaponira dva niza pjesničkih slika. Nešto neobično se događa u ovoj pjesmi. Ono što nije bilo izgovorenog, odjednom dobiva oblik: ovdje nema ni politike ni rata, ali istovremeno teško je ne pomisliti na nesreće koje ovo dvoje uzrokuje.“<sup>4</sup> Tu se, također, ističe da je pjesma Senke Marić „suptilna, sublimna i mudra. Ona je uspjela da ‘poraste do jednostavnosti’, kako bi rekao veliki grčki pjesnik Jorgos Seferis.“<sup>5</sup> Ontološka jukstapozicija, ali i isprepletenost života i smrti, što na različitim nivoima pjesničkog iskaza prožima cijelu zbirku, sadržana je u naslovnom paradoksu pjesme „Dobro je“ slaven-skog kulturološkog, često ironijskog izraza, za koji autorica pri likom jednog intervjeta za *Oslobodenje* kaže: „dobro je upravo zato što nije.“<sup>6</sup> Ona dodaje:

---

4 Spirit of Bosnia / Duh Bosne br. 2, godište 9, 2. septembar 2017., <http://www.spiritofbosnia.org/bs/volume-9-no-2-2014april/its-good/?output=pdf>

5 Isto.

6 Salčinović, E. „Možda bismo odustali od ljubavi“: Intervju sa Senkom Marić, *Oslobodenje*, 6. februar 2017., 2. maj 2017., <http://www.oslobodenje.ba/kun/umjetnost/mozda-bismo-odustali-od-ljubavi/193135>.

---

## SELMA RALJEVIĆ

---

*Mislim da nam sva (...) velika očekivanja, uvjerenost da smo predodređeni za sreću i da život trebaju činiti samo dobre stvari ne olakšavaju baš previše. Sklonija sam misliti da dobro i njegova suprotnost, kako god da je nazovemo, nisu dva pola, već samo dva isprepletena principa. Uvijek ćemo uz sve dobre stvari i gubiti, i bolovati, i patiti. Lakše je kada smo u stanju to prihvati.*<sup>7</sup>

Pjesmom „Dobro je“, dakle, završava priča u pjesmi Senke Marić *Do smrti naredne*. Ta priča uveliko govori o ljubavi, ali njenе pjesme nisu ljubavne. One su fragmenti života koji se šutti. Drugim riječima, iz šutnje nastaju pjesme kao fragmenti iz života.

Sve počinje epigrafom u riječi pjesnikinje i/ili pjesničkog ženskog lica kazivanja kao apokrifnim zapisom prapočetka priče pjesama iz zbirke:

*Za leđima mi je kameni zid. U ruci već boca ugrijane vode. Ispijam topli gutljaj i zatvaram oči. Ispod mene blješti more, plavetnilo koje je sposobno da pjeva. U daljinu se naziru otoci, kao ostaci plastelina od kojeg je Bog pravio zemlju...*<sup>8</sup>

Iako poezija Senke Marić intertekstualno vodi svojevrstan dijalog s religijskim tekstrom, i to i s *Kur'anom* i *Biblijom*, smisao toga je tek poetski i, iznad svega, ljudski. Logika toga smisla, uvjetno rečeno, počiva u težnji za znanjem i potrebi za pronalaškom odgovora na pitanja na koja se odgovori ne mogu pronaći. Iz istog razloga njene pjesme *razgovaraju* i s umjetničkom riječi bosanskohercegovačkog pjesnika Maka Dizdara, češko-francuskog pisca Milana Kundere i makedonskog književnika Blaže Koneskog. Njena pjesnička „ja“ intertekstualno komunicira i s Penelopom iz Homerove *Odiseje*, i s hazreti Fatimom, i s prvom ženom, pramajkom čovječanstva, i s mitskim, i mističnim i metafizičkim. Međutim, poezija Senke Marić je duboko ukotvljena u svijet realnosti u kojem je, prema riječima autorice, „književnost često stvarnija od realnog svijeta.“<sup>9</sup> Njena zbirka pjesama *Do smrti naredne* podijeljena je na četiri ciklusa koji su zao-kruženi sljedećim naslovima: „Je li se ovako umire?“, „Talog“, „Motifs féminin“ i „Dobro je“. Svaki od njih pojedinačno, kao i njihovo jedinstvo cjeline, ogoljen je od maske uloga koje čovjek *igra* na pozornici stvarnosti. Također, odnos stvarnosti i književnosti se u pogledu iznutra iz zbirke pjesama Senke Marić može

---

7 Isto.

8 Marić, S. (2016) *Do smrti naredne*, Tešanj: Izdavačko-štamparska kuća „Planjax Komerc doo“.

9 Salčinović, E. nav. internet izdanje.

---

## SELMA RALJEVIĆ

---

vidjeti kao ničeanski ples dionizijskog ili principa haosa i apolonijskog ili principa reda, pri čemu je književnost bliža apolonijskoj spoznaji. To znači da u vrtložnom kretanju života i bitka, te u plesu života i smrti ili Erosa i Tanatosa, književnost predstavlja instinkt, nagon i koncept života i stvaranja. Književnost se na taj način postavlja na žensku liniju. Metaforički rečeno, književnost dobiva ulogu majke u matrilinearnom ciklusu *priče* o sopstvenom stvaranju sebe u tijelu i duši žene kroz (žensko) tijelo pjesme pjesničke stvarateljke, i tako iznova od smrti *do smrti naredne*. U određenom smislu tako i poezija poprima svojstva romantičarske sile s kojom se pjesnikinja rađa, i to svakom pjesmom uvijek iznova. Pjesnikinja u ulozi lirskog subjekta ili glavne akterke pjesme kao te nesavladive sile stvaranja i života, nasuprot umiranju i smrti, aktualizira sopstveno stvaranje i (p) ostanak kako pjesnikinjom, tako i ženom. U genezi sebe, i/ili pjesnikinje i/ili žene, od pjesme do pjesme naredne, ona stvara i mit o Bogu Majci (Bog, kao Jedan, je Majka – God the Mother), mada je „vjera“ njenih pjesama ateistička. Pjesnička „ja“ je izopćena od svijeta, pa i onda kada se sjedinjava s nekim njegovim elementima, a čak i kada poprima attribute Boga Majke. Lirska akterka je skoro uvijek u *drugosti* u odnosu na svijet, neki muški subjekt, sam život, te i na samu sebe u smislu odnosnosti svoga duha i tijela. I onda kada u jednini neke pjesme *drugosti* nje jedne nema, već se u sferi metafizičke ljubavi dvoje u jedinstvu postavljaju na plan određene pozitivne mitologeme *drugosti* u odnosu na svijet, kao, naprimjer, u pjesmama „Na livadi“ i „Danas“, koje u ciklusu „Talog“ i indikativno slijede jedna iza druge, to je „uslovjen[o] nepostojanjem sutra“<sup>10</sup>, ili se, na neki drugi način, „događa“ u procjepu postojanja, naprimjer, u sjećanju ili zamišljanju. Ipak, kada se događaju, fantazme su tu u racionalnom konstruktu. Njima se najčešće daje smisao trenutku i/ili životu. Također, fantazma u poeziji Senke Marić često ima upravo suprotno značenje od samog značenja fantazme. Jedan od takvih primjera iščitava se u pjesmi paradoksalnog naslova „Važnost fantazme“, ponovo u ciklusu „Talog“. Važnost fantazme iz vizure žene u toj pjesmi nije u metafizičkoj ljubavi, već u erotskom nagonu, seksualnoj požudi i seksu-zbog-seksa kao izrazu, pa i kriku života nasuprot smrti. Erotsko se tako u principu života mitologizira u pravcu ljubavi, i to fizičke ljubavi. Eros je samotranscendirajuća moć, takoreći, nagona življenja u emancipaciji života. Nagon ženskog življenja ispisuje se, naprimjer, i slikom ekstatičnog plesa pjesničke akterke u ljetnoj haljini, vjerovatno na početku jeseni (da *ugodi njemu*, ali i da se osjeti živom, jer *živa je, živa je, živa*<sup>11</sup>), u pjesmi „Ples“ koja

---

10 Marić, S. nav. djelo, str. 38.

11 Isto, str. 29.

---

## SELMA RALJEVIĆ

---

u pjesničkom nizu zbirke slijedi nakon „Važnosti fantazme“, te time i samostalno i u svojevrsnom dijalogu s tom pjesmom dopunjaje značenje fantazme i njene važnosti u, takoreći, poetskom leksikonu savremenog ženskog življena i umiranja Senke Marić. Taj niz fantazme, u slijedu nakon „Važnosti fantazme“ i „Plesa“, upotpunjuju i pjesme „Na obali“ i „Kao na filmu“. Svaka pjesma je ujedno i priča sama za sebe i dio jedne priče *Do smrti naredne*. Isto vrijedi i za taj niz pjesama fantazme, između ostalih toga modusa, kao i za svaki ciklus zbirke pojedinačno, a onda i za zbirku u cjelini. I „Važnost fantazme“ i „Ples“ i „Na obali“ i „Kao na filmu“, svaka pjesma na svoj način, stvara fantazmu s uporištem u realnosti. „Na obali“ je pjesma o dvoje koji već odavno nisu dvoje u jedinstvu, već zasebne jednine kako unutar realnosti tako i unutar fantazme u kojoj, ni za trenutak, nema odsustva realnosti jer „kasno je već da se pokuša“<sup>12</sup> išta. Ton pjesme je tužan i ima oznaku smrti u različitim varijacijama. U minus postupku i pjesme i njene fantazme nalazi se želja za tim da se možda pokuša nešto kako za nama ne bi uvijek ostale tišine i/ili „mjesto kojima ne pripadamo“<sup>13</sup>. Pjesma „Kao na filmu“ se u jednom od njenih mogućih čitanja ostvaruje kao svojevrsna fantazma iz minus postupka pjesme „Na obali“. Neki „on“ će možda pokušati nešto i „spasiti“<sup>14</sup> ženu u ulozi pjesničke glavne junakinje, ili obratno, pjesničku junakinju u ulozi žene. „Kao na filmu“ je njena kratka priča u stihovima:

Ako osluhneš  
tišina će te navesti na moj trag  
Prepoznat ćeš me po dlanovima  
u koje sam urezala  
sve dosadašnje poraze  
(linija ljubavi naglo presječena  
ožiljkom iz djetinjstva)  
Možda ćeš me tada spasiti  
i ljubiti  
onako filmski  
– glava zabačena unazad dok  
vijori kosa.<sup>15</sup>

---

12 Isto, str. 30.

13 Isto.

14 Isto, str. 31.

15 Isto.

---

## SELMA RALJEVIĆ

---

Međutim, „Kao na filmu“ dolazi nakon pjesme „Na obali“, kako u pjesničkom nizu zbirke tako i metaforički nakon *smrti* te pjesme, pa je „Kao na filmu“ i neka nova fantazma i neka nova mogućnost realnosti i života. Za razliku od pjesme „Na obali“, čija je fantazma o (ne)mogućnosti prošlosti, a kao takva je i grotesna, pjesma „Kao na filmu“ i njena fantazma okrenuti su ka budućnosti, a njen ton je kombinacija tragike i komike, također, u kategoriji groteske. Žena je tu sama i usamljena, kakva je većinom žena iz historije priče u stihu *Do smrti naredne* Senke Marić. Njene pjesme ispisuju iskonsku matrilinearnu priču o ženi. Naime, žena je predodređena prvom ženom i njenim grijehom. Taj grieh je u jednom značenjskom nivou i *ožiljak iz djetinjstva* iz pjesme „Kao na filmu“ kojim je obilježena žena. Tako, recimo, pjesma „Ugriz“ iz ciklusa „Motifs féminin“ priča sljedeću priču:

To voće je uvijek jabuka  
da ne moraš trošiti dodatne riječi  
na simboliku  
  
Ugriz je urezan u tvoju prirodu  
Ona je svakako došla prije tebe  
predodredila tvoj put  
tvoj pad  
  
Ionako  
  
ako zagriseš u nešto tvrđe  
niko te neće razumjeti.<sup>16</sup>

Žena u ulozi lirske junakinje (ili lirska junakinja u ulozi žene), ipak, i uprkos svemu, *zagriza u nešto tvrđe* i postaje izopćenija od same žene, a time i od svoje stvoriteljice/(pra)majke, ali i jača – postaje pjesnikinjom. Ona sama sebe stvara od pjesme do pjesme naredne, od *smrti do smrti naredne*.

Prvi ciklus pjesama koji nosi naslov u znaku pitanja „Je li se ovako umire?“ predstavlja početak stvaranja paradoksalan kontekstu i konceptu smrti iz tog naslovnog pitanja. Taj ciklus je i najkraci u zbirci. Njega čine četiri pjesme pod naslovima: „Smrti“, „Post-op“, „Hronika jedne bolesti“ i „Tijelo ovo“. Metaforički rečeno, prvi ciklus predstavlja *riječ koja bijaše na početku*. Ta riječ poetski ispisuje suočenje sa smrću uslijed bolesti karcinoma dojke pjesničkog ženskog lica. Lirska akterka se u iskustvenoj stvarnosti, takoreći, preživljavanja sopstvene smrti

---

16 Isto, str. 60.

---

## SELMA RALJEVIĆ

---

i umiranja dijelova sopstvenog tijela izjednačava sa samom pjesnikinjom. Naime, Senka Marić pjesnički ogoljava intimno i blisko iskustvo smrti svoga tijela i život nakon smrti određenih dijelova svoga ženskog tijela u ožiljcima, te književnom riječi nastoji da shvati i prihvati svoju novu stvarnost, nadljudsko svede na nivo ljudskog i da se poslije te smrti iznova stvori. U duhu takve riječi prva pjesma prvog ciklusa koja se obraća smrti, na što upućuje i njen naslov „Smrti“, počinje inkantacijom pjesničke misli Maka Dizdara iz njegove pjesme pod nazivom „Svatovska“. Pjesnička akterka, žena s početka pjesme koja je u potrazi za biljkom „što rak lijeći“<sup>17</sup>, u čijoj ulozi se javlja sama pjesnikinja, svojom poetikom prenosi svoje psihičko stanje na prirodu i ostatak svijeta. Njena nutarnjost u dekonstrukciji time postaje postupak konstrukcije pjesme. Upotreboom elemenata takozvane „pathetic fallacy“ i postupcima mitologizacije ta pjesnička žena transcendira u Boga Majku. Međutim, u krajnjem ishodu i postupkom (anti)transcendencije se ispostavlja da su konture mitološkog upisane u autobiografsko jastvo pjesnikinje, čime poezija Senke Marić, već na samom početku zbirke, postaje i mit o stvaranju pjesnikinje. Pjesma „Smrti“ završava autoteličkom inkantacijom iz Dizdarove pjesme preformulisanom u pitanje: „Smrću mojom hoće li umrijeti svijet?“. Ta pjesma Senke Marić funkcioniра kao inkantacija prvog ciklusa, koji, također, na osobit način, djeluje kao inkantacija cijele zbirke. Pitanje: „Je li se ovako umire?“ ponavlja se unutar pjesme „Hronika jedne bolesti“ koja bolnom iskrenošću isповijeda o emocionalnom i tjelesnom suočavanju s bolešću karcinoma dojke i prezivljavanju života ispunjenog sopstvenim umiranjem. Prvi ciklus i jeste lirska hronika prezivljavanja bolesti žene. To je njena kratka priča o historiji bolesti sopstvenoga tijela, lirizirani dnevnik prezivljavanja svog umiranja i zapis o tome kako je nadživjela sopstvenu smrt. Iznad svega, taj ciklus pjeva o životu i pjeva životu iz pozicije neposrednog iskustva smrti. Četiri pjesme koje ga čine su, svaka na svoj način, suočenje sa smrću, a time i sa životom jer život jedino u suočenju sa smrću dobiva pravo značenje. Na prvom frontu suočenja sa smrću su njena koža i tijelo. Prvo će joj otkinuti *trećinu sise*<sup>18</sup>, a zatim će joj *odsjeći obje sise*<sup>19</sup>. „I onda“, ona kaže,

... čekanje  
i dani dugi i bijeli  
a kičma moja od kamena, od mermera

---

17 Isto, str. 7.

18 Isto, str. 9.

19 Isto, str. 10.

---

## SELMA RALJEVIĆ

---

drži me uspravno i ne popušta  
ne priznaje  
to rastakanje tijela, to bolno fragmentiranje  
upućivanje na njegovu nesavršenost  
lomljivost  
krhkost  
napuklost...  
Ja – mehanizam u kvaru.<sup>20</sup>

Tendencijom mehanizma preživljavanja u suočenju s umiranjem sebe u vidu karcinoma dojke ispostavlja se *podnošenje* na način „kao da se dešava nekom drugom“<sup>21</sup>. Pjesnikinja kroz poeziju sama sebe stvara dok se u stvarnosti kao modalitetu poezije njen(a) *alter ego* rastvara i razjedinjuje sam(a) u sebi i sam(a) od sebe. Njeno biće se u svijetu realnosti *rastače* od njenog tijela, pa je ishodište poezije i književnosti stvaranje. Književnost je možda jedina Bog Majka u poeziji kao krajnjoj realnosti *Do smrti naredne* Senke Marić. Pjesnička „ja“ Senke Marić pjesmom *pokušava da stane u svoju kožu*<sup>22</sup> i prisjeća se, gutajući bol jer joj je koža uska – „zato sve to (naravno!) - / i liči na kožu žene“ – koliko žudi „do starosti / dovući / tijelo / ovo“<sup>23</sup>.

Život u cjelini je u viđenju Senke Marić „atalog što ostane iza nas“<sup>24</sup>. Iz razloga značenja te metafore je naslov „atalog“ posljednje pjesme iz drugog i najdužeg ciklusa ujedno i naslov toga dijela zbirke. Pjesme iz drugog ciklusa progovaraju o ljubavi, toj možda najstarijoj pjesničkoj preokupaciji, ali nekom novom ženskom osjećajnošću koja je, s jedne strane, duhovna i metafizička, a s druge, tjelesna i erotska. Ljubav u svim tim vidovima je jedan od osnovnih sastojaka *ataloga*, odnosno života, i to i onda kada ljubavi u svim njenim oblicima nedostaje u životu, i onda kada ljubavi u svim vidovima ima, ili kada ljubavi ima tek u određenim tragovima. Zbog toga, vjerovatno, nije slučajno da se na samom kraju pjesme „Pod prijetnjom smrću“ u ciklusu „atalog“ dešava stih „Do smrti naredne“<sup>25</sup> koji ima funkciju i naslova zbirke. Ljubav u „atalogu“, i pjesmi i ciklusu u zbirci Senke Marić, a u posudbi, recimo, višestruke književne misli transnacionalne turske spisateljice Elif Šafak (Elif Shafak / Elif

---

20 Isto, str. 10-11.

21 Isto, str. 12.

22 Isto, str. 13.

23 Isto, str. 14.

24 Isto, str. 45.

25 Isto, str. 24.

---

## SELMA RALJEVIĆ

---

Şafak), jeste stvar koja je prisutna svojom odsutnošću onda kada je nema. Iako je i u „Talogu“ i u zbirci *Do smrti naredne* u cjelini ostihovljena ljubav u savremenom svijetu – i to u nivou ljubavi između partnera to je, u ovom slučaju, emocionalna i fizička ljubav jedino između muškarca i žene – ljubav je ženskom linijom oblikovana prošlošću i historijom. Prošlost je modalitet sadašnjosti, a historija je kao *njegova priča (HIStory)* neizbjegno utkana u *njenu priču (HERstory)*. Pjesnička „ja“ je savremena žena koja se mijenja u odnosu na ženu iz prošlosti, ali je ona i dalje obilježena bremenom *historije*. Ona je žena kao jedna i, istovremeno, sve žene u jednoj. Društvo u kojem lirska žena živi *do smrti naredne* se sporije mijenja (ili se umnogome ne mijenja nikako) i stagnira u odnosu na progresivnu misao pjesničke „ja“ pjesnikinje. Međutim, i ona sama je često u raskolu između sebe iznutra i izvana – između svoje misli i njenog izraza, između svoga biti i ne biti i samog značenja bivanja i nebivanja u sopstvenom ključu. Osim toga, njeno breme je i strah. Između ostaloga, to je strah od mnogih oblika smrti, pa ona u pjesmi „Pod prijetnjom smrću“ kaže:

Zar tako teško je odreći se svih tih sati  
što ih u svojoj nesmotrenosti nazvasmo ljubavlju?  
Zar ne znaš da to je samo  
strah od tijela koje se raspada u zemlji  
zato ga je bilo prijeko potrebno  
oživjeti  
samo još jednom  
jer ko zna  
možda već sutra  
taj užasni  
neizdrživi  
vodoravni  
položaj  
I tišina  
Tišina guste zemlje kroz koju ne prolazi zrak  
Zato dahćemo glasno.<sup>26</sup>

---

26 Isto.

---

---

## SELMA RALJEVIĆ

---

*Klišetizirane slike<sup>27</sup>* ljubavi, kako ih sama pjesnička/pjesnikinja „ja“ naziva, dio su *taloga* života i kao takve su životne i životvorne. Međutim, *nova osjećajnost<sup>28</sup>* pjesnikinjinog izraza u smislu originalnog emocionalnog samootkrivanja razbija bilo kakvu klišetiziranost pjesničke slike. U duhu te nove osjećajnosti, između ostalog, i samoće predstavljaju tvorbeni princip straha, ali i ženskog bremena u određenom smislu. Naime, tkivo savremene poezije Senke Marić čini i tradicija, pa njena lirska žena nije u potpunosti oslobođena matrilinearnog nasleđa žene kao „slabijeg spola“ i podređenog pola u odnosu na muškarca. Njena sreća je često uvjetovana akcijom i bivanjem muškarca, a ona sama, dok u topografiji svojih tišina čeka, većinom se nalazi u poziciji stagnacije i nebivanja. Kao takva je tek napola stvarna. O svojoj *nepodnošljivoj lakoći postojanja* kaže:

Ne mogu se sjetiti kako se smije  
kako se smije  
kada je lako živjeti.<sup>29</sup>

Ona je, također, nezaštićena i nejaka i kao žena i kao pojedinac u vrlom novom svijetu jer nije imuna na bolesti savremenog društva. Žena u pjesmi „Naše bolesti“ nema snage da se „uzaludnim gestom dizanja ruku“<sup>30</sup> zaštiti od tih bolesti društva: *konflikt realnosti i želje, neuroza, anksioznih poremećaja, neusklađenosti ida i ega<sup>31</sup>*, iluzije stvarnosti i *alternativnih činjenica*, da upotrijebimo trumpovsku metaforu. I sve je to, opet, dio *taloga*. Međutim, lirska žena u transcendenciji pjesnikinje ima snage da progovori, pa time i da digne glas, nadvlada strah od življenja i da živi riječju *do smrti naredne*.

Upravo, pjesma „Talog“, svojom pozicijom i feminističkim motivom društvenog *taloga* ženske uloge koja se oblači *kao uredno skrojena haljina* „za dobru djevojčicu“<sup>32</sup>, uvodi i tematiku trećeg ciklusa koji je naslovljen „Motifs féminin“. U tom dijelu zbirke prelamaju se glasovi ženskog poliglasja kroz historiju u vidu *njene priče*, kao i kroz književnost i druge oblike ljudske ili, bolje reći, ženske pojavnosti, i isprepliću s intimom pjesničkog ženskog lica. Ona, pjesnička protagonistica ili lirska akterka ili (is)kazateljica pjesme, je u „Motifs féminin“ i slaba i jaka,

---

27 Isto.

28 Kelly, A. „Dialectic of Sincerity: Lionel Trilling and David Foster Wallace“, 17. oktobar 2014., 2. septembar 2017., <http://post45.research.yale.edu/2014/10/dialectic-of-sincerity-lionel-trilling-and-david-foster-wallace/>

29 Marić, S. nav. djelo, str. 25.

30 Isto, str. 42.

31 Isto.

32 Isto, str. 45.

---

## SELMA RALJEVIĆ

---

i bolna i otupjela od boli, i cjelevita i podijeljena, i sve žene i ni jedna cijela, i mitologizirana i sasvim stvarna, s pozicijom i u životu koji se živi i u životu koji se ne živi. Pjesme iz trećeg ciklusa slobodnim i golin ženskim glasom izgovaraju priču ženske strane svijeta. Ta priča je matrilinearna, što znači da je postavljena na žensku liniju. Priča, međutim, nije linearna, nije hronološka, već je nelinearno razbacana u fragmente. Paradoksalno, u priču je utkana hronologija ženske priče kroz historiju u vidu *njene priče*. Njene *niti u sitnom vezu*<sup>33</sup>, da se poslužimo metaforom iz posljednje pjesme iz ciklusa „Motifs féminin“ pod nazivom „Niti“, uvezuju ženu iz tradicionalnog patrijarhalnog sistema, njenu šutnju i trpljenje, i ženu iz savremenog društva, još uvijek neoslobodenu i još uvijek neoslobodeno *zadatih okvira*<sup>34</sup> tradicije. Ta žena liricom, odnosno pričom i književnošću prevladava „zadati“ strah žene i njeno (ne)postojanje u tišinama. Ona progovara i o našim majkama i nasljeđu te šutnje i trpljenja. Time progovara i protiv tog nasljeđa, i to kao prvim ženskim koracima/riječima, kao da tek pokušava hodati/gоворити (i živjeti), kao da svežena u njenom utjelovljenju tek progovara jer „I ne slože se ta slova u riječi / jer uši i nisu navikle na taj zvuk“<sup>35</sup>. Ona samu sebe izriče u vidu rađanja. Ta „Ona“ postaje pjesniknjom. U unutarnjem razgovoru lirske žene s pjesnikinjom u sebi u pjesmi „Razgovor“ između njih „dvije“ *slažu se slova u rijeći*:

Znaš da moraš više

*Da daš ili da ti se da?*

Izgubljena u potrazi za odgovorom

Još uvijek dopuštaš da te mimoilaze dani

*... što samo ne probaš da živiš*

tek tako

bez prevelike buke

pusti kosu

pusti ruke niz tijelo

dodaj kakav osmijeh

i počni o pticama i cvijeću

o bilo čemu

samo ne o mraku iznutra

---

33 Isto, str. 65.

34 Isto, str. 64.

35 Isto.

---

## SELMA RALJEVIĆ

---

Šta čekaš?

Ne skreći pogled!

Čega se bojiš?

govori ona

ona kojoj više ne mogu prodati svoje laži

Ona – iz ogledala

Ona koja se uopće ne plaši da spava sama.<sup>36</sup>

U svemu tome, u tišinama i njenim procjepima, u paradoksi-  
ma – i kada je kao žena „slabija“ i „slabiji spol“, i kada se su-  
blimno ispostavlja jakom u slabostima i/ili sopstvene bolesti i/  
ili svih bolesti društva i svijeta, pa i kada se na neki način is-  
postavlja „snažnijim spolom“, *Ona*, lirska (sve)žena, književna  
hroničarka ženske strane svijeta – Pjesnikinja, ispušta slovo *Do  
smrti naredne* da otupi „oštricu / što pod rebrima živu ranu već  
pravi“<sup>37</sup>. To slovo je sveženski

uzdah kojim smo prešutjele

sve ovo vrijeme

savršene majke

podatne ljubavnice

izvrsne kuharice.<sup>38</sup>

Zbirka u cjelini ispisuje autentičnu žensku ontologiju kako živo-  
ta, tako i smrti, što se u posebnom ključu tematizira i u posljed-  
njem, četvrtom ciklusu „Dobro je“. U njemu se u vidu svojevr-  
sne završne ili zaključne riječi objedinjuju i radosti i tuge, i sreće i  
nesreće, i svjetla i tamna strana življenja ne kao dva suprotna  
principa, već kao isprepletene životne neminovnosti, gdje je i  
smrt neminovnost života. Topografija nutarnjosti u dekonstruk-  
ciji upotreboom elemenata „pathetic fallacy“ s početka zbirke  
transcendira u topografiju nutarnjosti u konstrukciji na njenom  
kraju, pri čemu je i dekonstrukcija dio konstrukcije po matrili-  
nearnoj liniji *Majke Zemlje*. Tako, naprimjer, *Ona*, dok sa svog  
prozora gleda komšijinu japansku jabuku, koja „[l]agano drhti  
na vjetru / dok lopte je sočne / blještave na pozadini od sivog  
Huma / vuku prema zemlji“<sup>39</sup>, prošaptava: „Sestro / ...izdrži još  
malo / otpast će!“<sup>40</sup> Na osnovu svega toga, ako je značenje živo-

---

36 Isto, str. 61-62.

37 Isto, str. 64.

38 Isto.

39 Isto, str. 76.

40 Isto.

---

## SELMA RALJEVIĆ

---

ta u smrti, a jezik mjera života, da se poslužimo parafrazom riječi<sup>41</sup> Toni Morison (Toni Morrison), prve žene afričko-američkog porijekla koja je dobila Nobelovu nagradu za književnost, Senka Marić poezijom *Do smrti naredne* jezički ogoljava ženski bitak života i stvara poetiku ženskog življjenja života bliskog smrti, a onda i životnijeg života, u sopstvenom izrazu.

### LITERATURA:

- Anderson, B. (1998) *Nacija: zamišljena zajednica*, Beograd: Plato.
- Kelly, A. *Dialectic of Sincerity: Lionel Thrilling and David Foster Wallace*, 17. oktobar 2014., 2. septembar 2017., <http://post45.research.yale.edu/2014/10/dialectic-of-sincerity-lionel-trilling-and-david-foster-wallace/>
- Marić, S. (2016) *Do smrti naredne*, Tešanj: Izdavačko-štamparska kuća Planjax Komerc doo.
- Morrison, T. „Nobel Lecture“, 2. septembar 2017., [https://www.nobel-prize.org/nobel\\_prizes/literature/laureates/1993/morrison-lecture.html](https://www.nobel-prize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1993/morrison-lecture.html)
- Nafisi, A. (2014) *The Republic of Imagination: America in Three Books*, New York: Viking Penguin.
- Salčinović, E. Možda bismo odustali od ljubavi: Intervju sa Senkom Marić, *Oslobodenje*, 6. februar 2017., 2. maj 2017., <http://www.oslobodenje.ba/kun/umjetnost/mozda-bismo-odustali-od-ljubavi/193135>
- Spirit of Bosnia / Duh Bosne* br. 2, godište 9, 2. septembar 2017., <http://www.spiritofbosnia.org/bs/volume-9-no-2-2014april/its-good/?output=pdf>

---

41 Morrison, T. „Nobel Lecture“, 2. septembar 2017., [https://www.nobelprize.org/nobel\\_prizes/literature/laureates/1993/morrison-lecture.html](https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1993/morrison-lecture.html)

---

---

## SELMA RALJEVIĆ

---

Selma Raljević

Džemal Bijedić University in Mostar, Faculty of Humanities –  
Department for English Language and Literature,  
Mostar, Bosnia and Herzegovina

### A BRIEF HERSTORY OF LIVING AND DYING IN A COLLECTION OF POEMS *UNTIL THE NEXT DEATH* BY SENKA MARIĆ

#### Abstract

Senka Marić, an acclaimed Bosnian and Herzegovinian poetess, has written a brief “herstory” of female living and dying in her 2016 collection of poems *Until the Next Death*. Unlike history – seen as HIStory, meaning that history is mainly written by men – HERstory reveals a woman’s side of the world through her personal story. Until the Next Death is, in many ways, an autobiographical collection, so it can be seen as a poetic memoir of Senka Marić. One of its many poetic levels is her own genesis, both as a poetess and a woman. Also, it could be seen as a lyrical novel depicting her female ontology. Accordingly, this paper analyses the concepts of female “being” and “not-being” in Senka Marić’s book *Until the Next Death*, as well as the elements of autobiographisation and mythologisation of herstory, including elements of matrilineality in all these cases.

**Key words:** *Senka Marić, herstory, Until the Next Death, female ontology, autobiographisation, mythologisation, matrilineality*



Ивана Живић, *Костур*,  
цртеж, графитна оловка на папиру, 100 x 70 цм, 2017.